

102.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE AMBASADORKE CRNE GORE U GRUZIJI

I

Opoziva se Dragica Ponorac sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Gruziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-1242/2

Podgorica, 11.1.2023. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

103.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI
IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE AMBASADORKE CRNE GORE U REPUBLICI
JERMENIJI

I

Opoziva se Dragica Ponorac sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Jermeniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-1242/3

Podgorica, 11.1.2023. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

104.

Na osnovu člana 95 tačka 6 Ustava Crne Gore, Predsjednik Crne Gore donosi

**UKAZ
O OPOZIVU SA DUŽNOSTI
IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE AMBASADORKE CRNE GORE U UKRAJINI**

I

Opoziva se Dragica Ponorac sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu.

II

Ministar vanjskih poslova izvršiće ovaj ukaz.

III

Ovaj ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-1242/4

Podgorica, 11.1.2023. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

105.

Na osnovu člana 23 stav 3 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list CG", br. 18/12 i 47/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. decembra 2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O GODIŠNjem PLANU ZVANIČNE STATISTIKE
ZA 2023. GODINU**

1. Ovom odlukom utvrđuje se Godišnji plan zvanične statistike za 2023. godinu koji obuhvata prikaz statističkih aktivnosti prema prioritnim statističkim oblastima.
2. Godišnji plan zvanične statistike za 2023. godinu sastavni je dio ove odluke.
3. Ova odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-8108

Podgorica, 22. decembra 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

106.

Na osnovu člana 33 stav 6 Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji* („Službeni list CG”, broj 145/21), Ministarstvo zdravlja donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU I USLOVIMA ZA PROCJENU PODOBNOSTI I ODABIR DAVAOCA POLNIH ĆELIJA, POLNIH TKIVA I EMBRIONA I VRSTI LABORATORIJSKIH TESTIRANJA

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi za procjenu podobnosti i odabir davaoca polnih ćelija, polnih tkiva i embriona, vrsta laboratorijskih testiranja, kao i druga pitanja od značaja za procjenu podobnosti i odabir davaoca u postupku medicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu: postupak MPO).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **davalac polnih ćelija** je lice koje dobrovoljno i bez materijalne koristi daje svoje polne ćelije (jajne ćelije, odnosno spermatozoide), radi upotrebe u postupku MPO kod drugog lica (alogeno primjena);

2) **embrion** je oplodena jajna ćelija sposobna za dalji razvoj od trenutka nastanka zigota do kraja embrionalne faze razvoja - osme nedjelje nakon oplodnje;

3) **postupak MPO** je postupak kojim se, primjenom savremenih naučno potvrđenih biomedicinskih dostignuća biomedicinske nauke, omogućava spajanje muške i ženske polne ćelije u ili van tijela žene, radi postizanja trudnoće, u slučaju neplodnosti i postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti;

4) **polne ćelije** su jajne i sjemenske ćelije namijenjene za primjenu u postupku MPO;

5) **polna tkiva** su djelovi jajnika i testisa u kojima se nalaze polne ćelije;

6) **testiranje** je testiranje davaoca na krvlju prenosive bolesti i ostala testiranja koja su potrebna za utvrđivanje podobnosti i odabir davaoca polnih ćelija, polnih tkiva i embriona, kao i imunološka i genetička ispitivanja, ako su potrebna, u skladu sa ličnom i porodičnom anamnezom;

7) **uzimanje polnih ćelija i polnih tkiva** je medicinski postupak koji se sprovodi u cilju dobijanja polnih ćelija i polnih tkiva.

Procjena podobnosti i odabir davaoca

Član 4

Procjenu podobnosti i odabir davaoca polnih ćelija, polnih tkiva i embriona (u daljem tekstu: davalac), saglasno Zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji (u daljem tekstu: Zakon) vrši doktor medicine na osnovu ljekarskog pregleda, odgovarajućih medicinskih pregleda i laboratorijskih testiranja, u skladu sa standardnim operativnim procedurama.

Prilikom procjene podobnosti davaoca, doktor medicine utvrđuje da li davalac ispunjava sljedeće uslove:

- da je u odgovarajućoj reproduktivnoj dobi (od 21 do 33 godina života za žene, odnosno do 40 za muškarce ili, u slučaju ako na raspolaganju nema polnih ćelija dobijenih od tih lica, stariji od 33, odnosno 40 godina života);

- da nije donirao jajne ćelije ili embrione u drugoj zdravstvenoj ustanovi za obavljanje postupka MPO u Crnoj Gori;

- da nije više od dva puta prošao kroz postupak stimulacije ovulacije radi davanja jajnih ćelija, saglasno Zakonu;

- da je fizički i psihički zdrava osoba;

- da ne spada u rizičnu grupu narkomana;

- da se nije podvrgao tetovaži u posljednjih 12 mjeseci;

- da ima normalan nalaz spermograma, odnosno da je očuvana ovarijalna rezerva;

- da ne boluje od hroničnih bolesti;

- da nije imao homoseksualne odnose u posljednjih pet godina.

Davaocu koji ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana, a radi isključenja rizika od zamjene identiteta, doktor medicine provjerava lične podatke, i to: ime i prezime, ime roditelja, jedinstveni matični broj, datum rođenja, mjesto i adresu prebivališta, zanimanje, mjesto zaposlenja i broj telefona.

Po izvršenoj provjeri iz stava 2 ovog člana, vrši se ljekarski pregled kojim se obezbjeđuje zdravstvena i medicinska anamneza koja sadrži podatke prikupljene na osnovu upitnika i putem neposrednog razgovora sa davaocem i podatke od značaja za identifikaciju davaoca čije bi polne ćelije mogle predstavljati opasnost po njegovo zdravlje ili zdravlje trećih lica zbog prenosa bolesti.

Vrste laboratorijskog testiranja

Član 5

Davaocima se vrše sljedeća laboratorijska testiranja, i to:

1) za žene:

- krvna grupa i Rh faktor,

- kompletna krvna slika - KKS,

- TSH i T4,

- AMH,

- HIV 1 i 2 i P24 antigen, HCV i HBV i sifilis, Rubella, CMV,

- kariotip,

- cervikalni bris – bakteriološki,

- cervikalni bris na Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma,

- skrining na cističnu fibrozu,

- Anti-HTLV-I, za davaoca koji živi ili potiče iz područja s visokom prevalencijom HTLV ili čiji seksualni partneri ili roditelji žive ili potiču iz područja s visokom prevalencijom HTLV;

2) za muškarce:

- krvna grupa i Rh faktor,

- kompletna krvna slika,

- HIV 1 i 2 i P24 antigen, HCV, HBV, sifilis, Rubella, CMV,

- uretralni bris – bakteriološki,

- uretralni bris ili urin na Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,

- skrining na cističnu fibrozu,

- Anti-HTLV-I, za davaoca koji živi ili potiče iz područja s visokom prevalencijom HTLV ili čiji seksualni partneri ili roditelji žive ili potiču iz područja s visokom prevalencijom HTLV,

- hemofilija.

U zavisnosti od istorije bolesti davaoca ili karakteristika polnih ćelija ili polnih tkiva, mogu se vršiti dodatna testiranja.

Doktor medicine treba da izvrši procjenu genetskog materijala vezano za postojanje recesivnih autonomnih gena i prevalenciju etničke grupe kojoj pripada davalac, kao i procjenu rizika prenosa nasljednih bolesti koje su poznate i prisutne u porodici.

Laboratorijsko i biološko testiranje

Član 6

Uzorci krvi za testiranja iz člana 5 ovog pravilnika uzimaju se tri mjeseca prije doniranja.

Uzorci sjemenih ćelija drže se u karantinu najmanje 180 dana, nakon čega se moraju ponovo izvršiti laboratorijska testiranja.

Ako se za laboratorijska testiranja primjenjuje tehnika umnožavanja nukleinske kiseline (PCR), odnosno ako su polne ćelije podvrgnute validiranom postupku virusne inaktivacije, nije potrebno izvršiti ponovna laboratorijska testiranja.

Davaoci podliježu i biološkom testiranju.

Biološko testiranje se vrši na uzorcima seruma ili plazme davaoca.

Izuzetno od stava 5 ovog člana, biološko testiranje može da se vrši i na drugim tjelesnim tečnostima ako za to postoji izričita klinička indikacija, pri čemu se upotrebljavaju testovi potvrđeni za tu svrhu.

Dobijeni rezultati

Član 7

Primalac i davalac treba da budu obaviješteni o dobijenim rezultatima, u skladu sa propisima kojima se uređuju prava pacijenata, a na osnovu kliničkih podataka i dokumentacije.

Stupanje na snagu

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 5-040/22-4239/3

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Ministar,
Dragoslav Ščekić, s.r.

107.

Na osnovu člana 38 stav 6 Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji* („Službeni list CG”, broj 145/21), Ministarstvo zdravlja donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA ZA UVOZ POLNIH TKIVA,
POLNIH ĆELIJA I EMBRIONA**

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za uvoz polnih tkiva, polnih ćelija i embriona, kao i način provjere ispunjenosti tih uslova.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) **distribucija** je transport i isporuka polnih ćelija, polnih tkiva i embriona za upotrebu u postupku MPO;

2) **embrion** je oplodena jajna ćelija sposobna za dalji razvoj od trenutka nastanka zigota do kraja embrionalne faze razvoja - osme nedjelje nakon oplodnje;

3) **obrada** je svaka radnja koja se obavlja tokom pripreme, rukovanja, očuvanja i pakovanja polnih ćelija, polnih tkiva i embriona;

4) **očuvanje** je postupak korišćenja hemijskih sredstava, promjene uslova sredine ili drugih sredstava i postupaka u obradi kako bi se spriječilo ili usporilo biološko ili fizičko propadanje polnih ćelija, polnih tkiva i embriona;

5) **ozbiljna neželjena pojava** je svaka nepovoljna pojava koja nastaje u vezi uzimanja, dobijanja, testiranja, obrade, skladištenja i distribucije polnih ćelija, polnih tkiva i embriona, koja može da izazove stanja opasna po život, nemoć ili nesposobnost davaoca, žene kod koje se primjenjuje postupak MPO ili djeteta začetog doniranom polnom ćelijom, koja može da dovede do prenosa zarazne bolesti, da prouzrokuje obolijevanje i hospitalizaciju, produžavanje takvih stanja ili smrt;

6) **ozbiljna neželjena reakcija** je svaka nepovoljna reakcija, uključujući zaraznu bolest davaoca, žene ili djeteta začetog doniranom polnom ćelijom, koja je povezana sa dobijanjem ili upotrebom polnih ćelija, polnih tkiva i embriona, koja može da izazove stanja opasna po život, nemoć ili nesposobnost davaoca, žene kod koje se primjenjuje postupak MPO ili djeteta začetog doniranom polnom ćelijom, da prouzrokuje obolijevanje i hospitalizaciju, produžavanje takvih stanja ili smrt;

7) **postupak MPO** je postupak kojim se, primjenom savremenih naučno potvrđenih biomedicinskih dostignuća biomedicinske nauke, omogućava spajanje muške i ženske polne ćelije u ili van tijela žene, radi postizanja trudnoće, u slučaju neplodnosti i postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti;

- 8) **polne ćelije** su jajne i sjemene ćelije namijenjene za primjenu u postupku MPO;
- 9) **polna tkiva** su djelovi jajnika i testisa u kojima se nalaze polne ćelije;
- 10) **skladištenje** je čuvanje polnih ćelija, polnih tkiva i embriona u odgovarajućim kontrolisanim uslovima, kojima se obezbjeđuje njihov kvalitet i bezbjednost do distribucije;
- 11) **testiranje** je testiranje davaoca na krvlju prenosive bolesti i ostala testiranja koja su potrebna za utvrđivanje podobnosti i odabir davaoca polnih ćelija, polnih tkiva i embriona, kao i imunološka i genetička ispitivanja, ako su potrebna, u skladu sa ličnom i porodičnom anamnezom;
- 12) **uzimanje polnih ćelija i polnih tkiva** je medicinski postupak koji se sprovodi u cilju dobijanja polnih ćelija i polnih tkiva.

Uslovi

Član 4

Uvoz polnih tkiva, polnih ćelija i embriona, saglasno Zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji (u daljem tekstu: Zakon), dozvoljava se iz zdravstvene ustanove, dijela zdravstvene ustanove ili drugog pravnog lica koje je ovlašćeno za postupke obrade, očuvanja, skladištenja i distribucije polnih ćelija, polnih tkiva i embriona (u daljem tekstu: banka tkiva i ćelija), pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uvoz polnih tkiva, polnih ćelija i embriona, zdravstvena ustanova koja obavlja postupke MPO (u daljem tekstu: ovlašćena zdravstvena ustanova) dokazuje ispunjenost uslova u pogledu kvaliteta i bezbjednosti propisanih zakonom, dostavljanjem sljedeće dokumentacije:

1) fotokopija akta kojim je, od strane nadležnog organa druge države, banka tkiva i ćelija iz te države ovlašćena za izvoz polnih tkiva, polnih ćelija i embriona;

2) sadržina (fotokopija) naljepnice kojom se obilježavaju polna tkiva, polne ćelije i embrioni u vrijeme uzimanja;

3) popis pisanih procedura, i to za:

- postupke uzimanja, testiranja i obrade polnih tkiva, polnih ćelija i embriona,

- identifikaciju i obilježavanje polnih tkiva, polnih ćelija i embriona,

- izdavanje polnih tkiva, polnih ćelija i embriona,

- upravljanje kvalitetom usluga,

- slučajeve neusklađenosti polnih tkiva, polnih ćelija i embriona, kao i korektivne i preventivne mjere,

- sprovođenje internih kontrola, revizija i unapređenja sistema kvaliteta,

- obavještanje o ozbiljnim neželjenim pojavama i ozbiljnim neželjenim reakcijama;

4) pisane procedure za obavještanje o ozbiljnim neželjenim pojavama i ozbiljnim neželjenim reakcijama.

Dokumentacija iz stava 2 ovog člana treba da bude potpisana od strane odgovornog lica i ovjerena pečatom banke tkiva i ćelija iz koje se vrši uvoz, na svakoj stranici dokumenata.

Dokumentacija iz stava 2 ovog člana dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku.

Provjera ispunjenosti uslova

Član 5

Komisija za postupke MPO provjerava ispunjenost propisanih uslova i, saglasno Zakonu, dalje mišljenje za uvoz polnih tkiva, polnih ćelija i embriona.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 5-040/22-4238/3

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Ministar,
Dragoslav Šćekić, s.r.

108.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Razrješava se Budimir Mugoša dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na lični zahtjev.

Broj: 07-8478/3-22

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

109.

Na osnovu člana 6 stav 2 i člana 8 stav 1 alineja 1 Zakona o Fondu rada („Službeni list CG”, broj 80/20), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N j E

O RAZRJEŠENJU PREDsjedNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA RADA

Razrješava se predsjednik i član Upravnog odbora Fonda rada Aleksa Marojević, predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore, prije isteka mandata, na lični zahtjev.

Broj: 07-8415/3-22

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

110.

Na osnovu člana 6 stav 2, a u vezi sa članom 8 stav 2 Zakona o Fondu rada („Službeni list CG”, broj 80/20), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG ODBORA FONDA RADA

Za članicu Upravnog odbora Fonda rada imenuje se Ivana Mihajlović, diplomirana pravica, predstavnik Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

Broj: 07-8416/3-22

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

111.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE
POLICIJE – RUKOVODIOCA
SEKTORA ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

Saši Maškoviću, vršiocu dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti pomoćnika direktora ove uprave.

Broj: 104-07-2/3

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

112.

Saglasno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), članu 55a st. 1 i 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG”, br. 33/14, 44/18, 73/19 i 70/21) i članu 17 stav 1 Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG”, br. 70/21 i 123/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE
POLICIJE - RUKOVODIOCA
SEKTORA ZA FINANSIJSKO -OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove određuje se Aleksandar Radović, magistar pravnih nauka, do postavljenja rukovodioca Sektora za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 100/23-07-4/3

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr Dritan Abazović, s.r.

113.

Na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), a u vezi sa članom 59 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE ZA KAPITALNE PROJEKTE

Za direktora Uprave za kapitalne projekte imenuje se Esmir Bećović, mr ekonomije, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte.

Broj: 07-100/23-14/3

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović, s.r.**

114.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N J E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. DIREKTORA UPRAVE ZA GAZDOVANJE
ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

Arminu Mujeviću, vršiocu dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određen za vršioca dužnosti direktora ove uprave.

Broj: 07-104/23-49/2

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

115.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA GAZDOVANJE
ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

Za vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima određuje se Armin Mujević, diplomirani ekonomista, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 07-100/23-48/2

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

116.

Na osnovu člana 30 stav 4 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA
U MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE

Razrješava se Agron Camaj dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave, na lični zahtjev.

Broj: 07-104/23-64/2

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović, s.r.**

117.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKE
RESURSE

Đuru Nikaču, vršiocu dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog imenovanja drugog lica za direktora Uprave za ljudske resurse u skladu sa zakonom.

Broj: 07-104/23-62/2

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović, s.r.**

118.

Na osnovu člana 33 stav 2 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG”, br. 78/18, 70/21 i 52/22), a u vezi sa članom 59 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. januara 2023. godine, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE ZA LJUDSKE RESURSE

Za direktora Uprave za ljudske resurse imenuje se Agron Camaj, diplomirani pravnik.

Broj: 07-100/23-63/2

Podgorica, 12. januara 2023. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.